



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bibela e Reng Ka Bomodimo? — Karolo 2 · Ditemana tsa KJV le Dinomoro tsa ga Strong

KAROLO 2 · THUTO E NTSHA E E AGILWENG MO THUTONG YA MOTHEO YA BAEBELE

Bomodimo — Thuto e e Tlhomameng ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Bomodimo ke poelo e kgolo, le thata ya jone e setse e neetswe. Ke motheo o beetsweng fa pele ga rona; jaanong re tswelela pele, ka basupi ba baswa ba boammaaruri jo bo tshwanang. Lefoko la Segerika ke eusebeia (G2150, bomodimo), le raya boitshepo — botshelo jo bo itumedisang Modimo tota; go na le eusebos (G2153, wa bomodimo), tsela e bo tshelwang ka teng — go TSHELA ka tsela ya bomodimo. Ela tlhoko se: bomodimo ga se popego ya kwa ntle e apesetswang batho ba bangwe, ka gonne motho a ka nna a tshegetsatsa popego eo mme a gana thata ya yone. Bo tlhomameditswe mo sephiring: Modimo o ne a tla mo name

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Bomodimo bo simolola kae, le sephiri sa jone ke eng?
2. Boitshepo bo bo lelekwa jang, mme motho o bona molemo mang mo go bone?
3. Ba ba tshelang botshelo jo bo boifang Modimo ba tla boga eng, mme ba ba boifang Modimo ba lebeletse eng pele?

MOTHEO O O SETSENG WA THEILWE — BOMODIMO

MOTHEO → THATA YA GAGWE YA BODIMO E RE NEILE DILO TSOTLHE TSE DI AMANANG LE BOTSHELO LE BOMODIMO (2 PETERE 1:3).

MOTHEO → OKETSA BOITSHOKO KA BOMODIMO + MO BOMODIMONG BORATANA JWA BOKAULENGWE (2 PETERE 1:6-7).

MOTHEO → DIRA KA TLHOAFALO GORE O DIRE PITSO LE TLHOPHO YA GAGO GO NNA PHETSA (2 PETERO 1:10).

MOTHEO → IKATISE MO BOMODIMONG BOGOLO + BOMODIMO BO TSWELA MOSOLA MO DILONG TSOTLHE (1 TIMOTHEO 4:7-8).

MOTHEO → BOGOLO BO BOSHITLHA JWA BOMODIMO = MODIMO O SUPEGETSWE MO NAMENG (1 TIMOTHEO 3:16).

MOTHEO → BOTLHOKI JWA MODIMO KA GO KGOTSOFALA GO NA LE PHENYO E KGOLO (1 TIMOTHEUS 6:6).

MOTHEO → TSHELA KA BOTLHALE, KA TSHIAMO, LE KA BOMODIMO + O LEBELETSE TSOLOFELO EO E SEGO FANG (BAFILIPHI 2:12-13).

Karolo e ya 2 e tlhomamisa boammaaruri jo bo tshwanang go tswa mo bapaking ba basha.

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“boitshepo” — **G2150 eusebeia** — boitshepho, bomodimo
dilo tsothe tse di amanang le botshelo le boleng jwa bomodimo

“modimo” — **G2153 eusebos** — Ka bomodimo, ka bopelotshepho
botlhe ba ba tla tshelang botlhe ba boitshepo mo go Keresete Jesu

“boitshepo” — **G2317 theosebeia** — botlhe-bogolo mo Modimong, boitshepo mo go Modimo
basadi ba ba ipolelang bomodimo ka ditiro tse di molemo

“Sephiri” — **G3466 musterion** — lekunutu, sephiri
Selekanyo se segolo sa boitshepo

“Poelo” — **G4200 porismos** — go tlamela, go dira madi, poelo
botshelo jwa bomodimo bo na le go kanologa jo bo tlisang poelo e kgolo

“kgotsofalo” — **G841 autarkeia** — go kgotsofala, go lekana
botshelo jwa bomodimo bo na le go kanologa jo bo tlisang poelo e kgolo

(Megopolo ya me — ela tlhoko mafoko a, ka gonne a amana thata mmogo mme ga a tshwane. eusebeia (G2150, botlhale-bodumedi) ke boitshepo, selo ka bosone; eusebes (G2153, motho yo boitshepo) ke tsela e botshelo bo tshelwang ka yona — go TSHELA ka mokgwa o boitshepo. Motho a ka bolela lefoko la ntlha mme a se ke a dira la bobedi gape. Le lefoko lengwe le bonala gangwe fela mo bukeng: theosebeia (G2317, botlhale-bodumedi) — go tlotla Modimo, go nna morapelo wa Modimo — botlhale-bodumedi jo bo sa lebeng batho ba bangwe fa e se Modimo. Modimo o ne a tlhopha lefoko la tiro fa gongwe le gongwe fa go tshelwa ga lone go tsile mo pusong, mme tlhopho eo e re ruta se sengwe.)

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“modimo” — **H2623 chaciyd** — modimo, boitumelo, mokgethwa
MORENA o itlhaoletse yo o boitshepho.

“pheletseng” — **H8549 tamiym** — yotlhe, e feletseng, e sena sekoduelo, e siameng
tsamaya fa pele ga me, o be o itekanetse

(Megopolo ya me — Strong o bolela gore chaciyd (H2623, botlhale-jwa-Modimo) tota e raya pelonomi, boitshepo — moitshepi; mme e amana thata le chesed (H2617, kutlwelobotlhoko). Motho yo o boifang Modimo wa kgolagano ya bogologolo ke motho wa kutlwelobotlhoko, mme MORENA o mo tlhaotse a mo tlhophela ene tota. Le tamiym (H8549, boitekanelo) e raya go feleletsa, go tlala, go tlhoka bosula — lefoko le le tshwanang le le tlhokwang mo dinelong. Tsamayo e Modimo o e kopileng mo go Abrame e ne e le tsamayo e feletseng, se sengwe se sa tlhaeleng, se sengwe se sa tshwarengeng.)

SEMPA SA MASIMOLOLO

I Timotheo 3:16 Go boammaaruri tota gore go tshela Modimo ga go motlhofo. Mme karabo e mo go Keresete, yo o tsileng mo lefatsheng a le mo setshwanong sa motho, yo o supegileng a sena selabe a bile a itshekile mo Moweng wa gagwe, yo o diretsweng ke baengele, a rerwa mo dichabeng, a amogelwa ke batho gongwe le gongwe mme a amogelwa gape mo kgalalelong ya gagwe kwa legodimong.

[G2150 eusebeia ■] [G3466 musterion ■]

SEFITLHELELO SE SEGOLO SA BOMODIMO KE GORE = MODIMO O ILE WA BONALA MO NAMENG.

(Megopolo ya me ya botho — botlhoafalo bo na le motsi, mme motsi ono ga se molao mme ke motho. musterion (G3466, mystery) ke sephiri — sengwe se se dirisitsweng sephiri go fitlha Modimo a se senolola; mme jaanong sephiri seo se buiwa

ka phepafalo: Modimo o senoletswe mo nameng ya botho. eusebeia (G2150, godliness) e simolola fa. Ga go na ope yo o palamang go ya kwa Modimong ka bomolemo jwa gagwe; Modimo o ile o fologela kwa bathong, mme botlhoafalo ke botshelo jo bo arabelang mo go One.)

I. THUTO E E TSAMAIANANG LE BOMODIMO

A. II Petere 1:3 Gonne fa o mo itse thata, o tlaa go naya ka nonofo ya gagwe, sengwe le sengwe se o se batlang go tshela botshelo jwa boammaaruri: O tlhakanela le rona le eleng kgalalelo le tshiamo ya gagwe. **[G2150 eusebeia ■]**

THATA YA GAGWE YA BODIMO E RE NEILE DILO TSOTLHE TSE DI AMANANG LE BOTSHELO LE BOMODIMO + KA KITSO YA GAGWE.

(Megopolo ya me — ela tlhoko go naya: O NEILE, e seng O TLA NAYA. Nonofo ke ya gagwe, mme go naya go setse go dirilwe. Sengwe le sengwe se se amanang le botshelo le bomodimo se tla ka go mo itse. Ga go na ope yo o tlileng go mo itse yo o sa nang nonofo ya go tshela ka tsela ya bomodimo.)

B. I Timotheo 6:3 Mme bangwe ba ka gana dilo tse, mme ke dithuto tse di nonofileng tse di tshedileng tsa Morena Jesu Keresete ebile ke motheo wa botshelo jwa Semodimo. **[G2150 eusebeia ■]**

MAFOKO A ITEKANETSENG = MAFOKO A MORENA WA RONA JESU KERESTE + THUTO E DUMALANANG LE BOMODIMO.

(Mogopolo wa me — bomodimo bo na le thuto, mme thuto e na le mafoko — mafoko a itekanetseng, mafoko ao a Morena wa rona Jesu Keresete tota. Ruta ntlha e sele, mme se se rutwang ga se bomodimo. Thuto le botshelo di ema mmogo, kgotsa di wa mmogo.)

II. BOSUPI JWA BOGOLOGOLO — TSAMAYA FA PELE GA ME, MME O NNE O ITEKANETSE

A. Genesis 5:24 ↗ *read this in your Bible*

ENOKA O NE A TSAMAYA LE MODIMO → MODIMO O NE A MO TSAYA.

B. Bahebera 11:5 Enoke le ene o ne a ikanya Modimo, mme ka moo Modimo o ne wa mo tseela kwa legodimong a sa swa, ka tshoganetso o ne a tsamaya gonne Modimo o ne wa mo tsaya. Pele ga tiragalo e, Modimo o ne o rile o itumetse thata jang ka Enoke.

PELE GA GO FUDUSIWA GA GAGWE O NE A NA LE BOSUPI JO = GORE O NE A KGATLHA MODIMO.

(Megopolo ya me — a re di beye di le pedi mmogo. Moshe o bua fa Enoke A TSAMAILE le Modimo; lokwalo lo bua se tsamaya moo e neng e le sona — O NE A ITUMEDISA MODIMO. Fao go tletse taba yotlhe ya eusebeia (G2150, boitshepo) mo botshelong jwa monna a le mongwe: go tsamaya le Modimo, le go mo itumedisa. Mme ela tlhoko bokhutlo jwa tsamao eo: Modimo o ne wa mo tsaya.)

C. Genesis 17:1 ↗ *read this in your Bible*

KE MODIMO YO O MATLA OTLHE + TSAMAYA FA PELE GA ME, MME O NNE O ITEKANETSE.

D. Psalm 4:3 ↗ *read this in your Bible*

MORENA O ITLHOPHETSE MOTHO WA BOITSHEPO KA BOENE — MORENA O TLA UTLWA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — tamiym (H8549, tlhologo) go raya go feleetse, go tletse — tsamao e tletseng mo pontsheng ya gagwe. Le chacyd (H2623, botho) — MORENA o TLHOPHILE motho yo botlhale mo go ene, mme o mo utlwa fa a bitsa. Tsamao ya botho ga se selo se sesha; e ne e le teng go tswa tshimologong.)

III. TILA DILO TSE, O SALE BOTSHELO JO BO BOITUMELISANG MODIMO

A. I Timotheo 6:11 Oo, Timotheo, o monna wa Modimo. Tshaba dilo tse tsotlhe tse di bosula mme mo boemong jwa mo, o dire se se molemo le se se siameng, o ithuta go mo ikanya le go rata ba bangwe, le go nna pelotelele le tshiamo. **[G2150 eusebeia ■]**

TILA DILO TSE + LATELELA TSHIAMO, BOMODIMO, TUMELO, LORATO, BOPELOTELELE, BOPELONOLO.

B. I Timotheo 6:12 Tlhabanela Modimo thata. Tshwara thata botshelo jo bo sa khutleng jo Modimo o bo go neileng, jo o bo ipoleletseng ka boipolelo jo bogolo mo ponong ya basupi ba le bantsi.

LWANTSHA NTWA E NTLE YA TUMELO + TSHWARELELA BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG.

(Megopolo ya me — matshikinyego a mabedi mo mothong a le mongwe: TSHABA, le SALA MORAGO. eusebeia (G2150, bomodimo) e eme mo gare ga dilo tse thataro tse di tshwanetseng go setswa morago — ga e a letelwa, e a setswa morago.)

Mme go sala morago ke ntwā — ntwā e ntle ya tumelo — mme bokhutlo jwa ntwā ke go tshwara botshelo jo bo sa khutleng.)

IV. POELELO E KGOLO — BOMODIMO LE GO KGOTSOFALA

A. I Timotheo 6:5 Baganetsi ba, ba ditlhaloganyo tsa bone di bo filweng ke sebe, ga ba itse go bolela boammaruri; mo go bone go bolela Mafoko a a Molemo ke leano la go dira madi fela. Ikgapheng mo go bone. **[G2150 eusebeia ■] [G4200 porismos ■]**

GO GOPOLA GORE POELO KE BOMODIMO → IKGOGE MO BATHO BA BA JALO.

B. I Timotheo 6:6 A o batla go huma? O setse o humile fa o itumela ebile o siame. **[G4200 porismos ■] [G841 autarkeia ■] [G2150 eusebeia ■]**

BOTHO JWA MODIMO LE GO KGOTSOFALA = POELO E KGOLO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — baya ditemana tse pedi mmogo mme o lemoge fapaneng. Batho ba mogopolo o bolang ba re poelo ke botlhokwa jwa Modimo — botlhokwa jwa Modimo bo dirisiwa jaaka tsela ya go bona madi, ka gonne porismos (G4200, poelo) e kaya motswedi wa poelo, tsela ya go dira madi. Lefoko le le fetola dilo — botlhokwa jwa Modimo BO poelo e kgolo — mmogo le go kanya. autarkeia (G841, go kanya) e kaya go lekana, go kgotsofala. Motho yo o nang le botlhokwa jwa Modimo, mmogo le dijo le diaparo, o na le mo go feta yo o nang le dithoto tsotlhe mme a se na Modimo.)

V. TEMOSO — SEBOPEGO SA BOMODIMO, LE BOHUTSANA JWA LEFATSHE

A. II Timotheo 3:5 Ba tlaa ya kerekeng (phuthegong), ee, mme ga ba kitla ba dumela sepe se ba se utlwang. O se ka wa tsena mo bathong ba ba ntseng jalo. **[G2150 eusebeia ■]**

SEFOKO SA BOMODIMO + GO GANA THATA YA SONE → FURALELA BA BA NTSHO JALO.

B. II Bakorintha 7:10 Gonne ka dinako tse dingwe Modimo o dirisa bofutsana mo matshelong a rona go re thusa go ikwatlhela sebe le go batla botshelo jo bosakhutleng. Re se ka ra utlwa botlhoko ka go bo romela ga one. Mme bohutsana jwa motho yo o seng Mokeresete ga se bohutsana jwa boikwatlhao jwa boammaaruri ebile ga bo kake jwa kganela loso lo lo sa khutleng.

BOTLHOKO JWA GO BOIFA MODIMO BO DIRA BOIKWATLHAO GO ISA POLOKONG + BOTLHOKO JWA LEFATSHE BO DIRA LOSO.

(Megopolo ya me e le nosi — sebopego se ka nna sa sala se le teng fa nonofo e ganwa: ponalo ya bomodimo e senang botshelo mo go yone. Taolo ga se go baakanya batho ba ba jalo, mme ke go BA FURALELA. Le mefuta e mebedi ya khutsafalo e ruta selo se le sengwe: dilo tse pedi di ka tshwana mo ponalong mme kwa bofelong tsa nna kगतलानग. Khutsafalo ya Modimo e tlisa boikwatlhao jo bo isang kwa polokong; khutsafalo ya lefatshe e tlisa loso. Di lekwe ka se di se tlisang.)

VI. BOTLHE BA BA TLA TSHELA SEPELO SA BOMODIMO BA TLA BOGISIWA — MME MORENA O GOLOLA BAMODIMO

A. II Timotheo 3:12 Ee, pogiso e tlaa tlala botlhe ba ba ikaeletseng go tshela botshelo jwa Modimo go itumedisa Keresete Jesu, e tswa mo go ba ba mo ilang. **[G2153 eusebos ■]**

BOTLHE BA BA BATLANG GO TSHELA KA BOMODIMO MO GO KERESETE JESU BA TLA BOGISIWA.

B. II Petere 2:9 Jalo Modimo o ka falotsha nna le wena mo dithaelong tse di re dikaganyeditseng, mme wa tswelela ka go otlhaya ba ba sa o boifeng go fitlhelela letsatsi la bofelo la katlholo le tla.

JALO MODIMO O KA FALOTSHA NNA LE WENA MO DITHAELONG TSE DI RE DIKAGANYEDITSENG.

(Megopolo ya me a a botlhoko — ga a re bangwe ba ba tshelang ka tsela ya bomodimo — o re BOTLHE. eusebos (G2153, botshelo jwa bomodimo) ke tsela ya go tshela, mme lefatshe le ila tsela eo. Mme baya paki ya bobedi fa thoko ga ya ntlha: Morena O A ITSE go golola ba ba boifang Modimo mo diteko. Pogo e a tlhomamisiwa, le poloko e a tlhomamisiwa. Ikanye ka tsone tsoo pedi, mme o se boife.)

VII. TSHOLOFELO — GO LEBELELA GO TLA GA LETSATSI LA MODIMO

A. II Petere 3:11 Mme jalo ere ka sengwe le sengwe se se re dikaganyeditseng se tlaa nyerologa, re tshwanetse ra bo re tshela botshelo jo bo boitshepo jo bo nang le boModimo jo bo ntseng jang? Re tlaa

tshwanelwa ke go tshela botshelo jo bo boitshepo jwa Bo-Modimo. **[G2150 eusebeia ■]**

DILO TSE TSOTLHE DI TLA GO SENYWA → LO TSHWANETSE GO NNA BATHO BA MOFUTA MANG MO BOTSHELONG JOO BO BOITSHEPO JOTLHE LE BOMODIMO.

B. II Petere 3:12 Lo tshwanetse go lebelela letsatsi leo lwa ba lwa le ipaakanyetsa, letsatsi le Modimo o tlaa tshubang magodimo ka molelo, mme mebele ya selegodimo e tlaa nyerologa e nyelela mo dikgabong.

LO TSHWANETSE GO LEBELELA LETSATSI LEO LWA BA LWA LE IPAAKANYETSA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — e re ka dilo tse tsotlhe di tla senyega, go setse eng? Boitshwaro jo boitshepho le boleng. Motho yo boleng ga a ipoloke letlotlo la gagwe kwa dilo tsotlhe di tla nyelelang teng; o lebeletse letsatsi la Modimo, a bo a itlhaganelela kwa go lone.)

MOLOMO WA BABEDI

I Timotheo 3:16 Go boammaaruri tota gore go tshela Modimo ga go motlhofo. Mme karabo e mo go Keresete, yo o tsileng mo lefatsheng a le mo setshwanong sa motho, yo o supegileng a sena selabe a bile a itshekile mo Moweng wa gagwe, yo o diretsweng ke baengele, a rerwa mo dichabeng, a amogelwa ke batho gongwe le gongwe mme a amogelwa gape mo kgalalelong ya gagwe kwa legodimong.

[G2150 eusebeia ■] [G3466 musterion ■]

MODIMO O NE A BONALA MO NAMENG.

Johane 1:14 Mme Keresete a nna motho mme a nna mo lefatsheng mo gare ga rona a tletse lorato lwa boitshwarelo le boammaaruri. Bangwe ba rona ba bonye kgalalelo ya gagwe; kgalalelo ya Morwa yo o esi wa ga Rara wa Legodimo!

LEFOKO LE NNA NAMA + LE NNA GO NNA MO GAGO GAREGA GARE GA RONA + RE BONA KGALALELO YA LONE.

I Johane 4:2 mme tsela ya go bona gore a molaetsa wa bone o tswa mo Moweng O O Boitshepo ke go botsa potso e e reng, “A go dumelesega tota gore Jesu Keresete, Morwa Modimo, o ne a nna motho a le mo mmeleng wa setho fela jaaka rona?” Fa e le gore go ntse jalo, mme molaetsa o tswa kwa Modimong.

MOWA MONGWE LE MONGWE O O IPOLELANG GORE JESU KERESITE O TLILE MO NAMENG = O WA MODIMO.

Ecclesiastes 4:12 ↗ *read this in your Bible*

BABEDI BA TLA MO EMELANA + LOGOLE LO LO NANG LE MABOKO A MARARO GA LO KGAOGANYE MOTLHOFO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — baya bararo mmogo. Paulo a re Modimo o ne o BONALADITSWE mo nameng; Johane a re Lefoko le ne le DIRIWA NAMA, mme le ne le nna mo gare ga rona; le Johane gape a re, mowa mongwe le mongwe o ipolelang gore Jesu Keresete o TLILE MO NAMENG, o tswa mo Modimong. Diane tse tharo, sephiri se se lengwe: Modimo o ne o tla mo mmeleng — mmele o o nthulaganyeditseng. Se ke motheo wa botho jotlhe, mme ke teko ya mowa mongwe le mongwe: ke tsela e o itsang Mowa wa Modimo ka yona. Ka molomo wa basupi ba babedi kgotsa ba bararo lefoko lengwe le lengwe le tla tlhomamisiwa, mme thapo ya megala e meraro e a se ka e kgaogana ka bonako.)

MORITI LE PHITLHELELO

Shadow Isaiah 7:14 ↗ *read this in your Bible*

MORENA O TLA LO NAYA SESUPO ENA → LEGOLEGADI LE TLA IMA, LE TSHOLA MORWA + LE TLA MO REYA LEINA LA IMANUELE.

Fulfillment Mathaio 1:23 “Reetsang! Kgarebana e tlaa ithwala ngwana! E tlaa tshola ngwana wa mosimane, mme o tlaa bidiwa ‘Imanuele’.” (Ke gore “Modimo o na le rona”) fa go tlhalosiwa.

BA TLA BITSA LEINA LA GAGWE EMANUELE = MODIMO O NA LE RONA.

(Dipoifalo tsa me — Jesaya o ne a naya sesupo: mosetsana yo o kgethilweng o tla nna le ngwana wa mosimane, mme leina la gagwe e le Emanuele. Mathaio a re go ne ga direga jalo, gore go tle go diragadiwe se Morena a se buileng ka moporofiti — mme a bula leina leo: MODIMO O NA LE RONA. Paulo o naya bosupi jo bo tshwanang: Modimo o ne wa bonatshiwa mo nameng ya motho — sephiri sa boitshepo se segolo. Sephiri se ne se solofeditswe mo leineng, mme sa diragadiwa mo mothong.)

KWALO

II Petere 3:13 Mme re lebeletse tsholofetso ya Modimo ya magodimo a masha le lefatshe le lesa morago ga lobaka, kwa go tlaa bong go le tshiamo fela.

GO YA KA TSHOLOFETSO YA GAGWE → RE LEBELETSE MAGODIMO A MASHA LE LEFATSHE LE LESHA, TSE TSHIAMO E NNANG MO GO TSONE.

I Timotheo 3:16 Go boammaaruri tota gore go tshelela Modimo ga go motlhofo. Mme karabo e mo go Keresete, yo o tsileng mo lefatsheng a le mo setshwanong sa motho, yo o supegileng a sena selabe a bile a itshekile mo Moweng wa gagwe, yo o diretsweng ke baengele, a rerwa mo dichabeng, a amogelwa ke batho gongwe le gongwe mme a amogelwa gape mo kgalalelong ya gagwe kwa legodimong.

[G2150 eusebeia ■] [G3466 musterion ■]

SEGO SA BOIPHATHO SA BOMODIMO SE GOLO → ONE ONE A TSHOLETSWEGILE KWA K GALALELONG.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — fa e le konelo ya kgang yotlhe. Bomodimo bo simolola ka sephiri — Modimo o ne wa senolwa mo nameng ya motho — mme sengwe le sengwe se se leng sa yona se setse se neetswe, ka go mo itse. Bo na le thuto, e leng mafoko ao a Morena wa rona Jesu Keresete ka boyone. Bo tshwanetse go latelelwa le go lwelwa; ka go kgotsofala bo tota ke poelo e kgolo; mme sebopego sa jona kwa ntle ga thata ga se sepe. Ba ba tla tshelang ka tsela ya bomodimo ba tla boga, mme Morena o itse go ba golola. Tsamano e e tsofetse — Enoke o ne a tsamaya le Modimo, mme a mo kgatlha, mme Modimo a mo tsaya. Mme bokhutlo jwa jona ke kgalalelo: yo o neng a senolwa mo nameng ya motho o ne a tsholelwa mo kgalalelong, mme ba ba nang le bomodimo ba lebeletse letsatsi la gagwe, le magodimo a masha le lefatshe le lesa, koo tshiamo e gang teng.)

TEKO YA GO ITLWAETSA

- 1. 1 Timothea 3:16 — Mme go boammaaruri tota gore go tshelela Modimo ga go motlhofo:**
 - a) o bonwe ke baengele
 - a) yo o tsileng mo lefatsheng a le mo setshwanong sa motho
 - c) o tsholeditswe kwa kgalalelong
- 2. 2 Petoro 1:3 — Ka fa nonofo ya gagwe ya bomodimo e re neileng dilo tsotlhe tse di amanang le:**
 - a) botshelo le boammaaruri
 - b) kgalalelo le bomolemo
 - c) lefatshe le le tlang
- 3. 1 Timothy 6:6 — Fela bomodimo mmogo le go itumela ke:**
 - a) tswela mosola mo dilong tsotlhe
 - b) mophato wa botshelo
 - bogolo jo bogolo
- 4. 2 Timotheo 3:5 — Ba na le sebopego sa bomodimo, mme ba latola:**
 - a) Morena yo o ba rekileng
 - b) thata ya yona
 - c) tumelo e e neng ya newa gangwe
- 5. 2 Bakorinthe 7:10 — Gonne bohutsana jo bo lebaneng le Modimo bo dira:**
 - a) bopelotelele
 - lefu
 - Kwatlhao e e isang polokong
- 6. Genese 17:1 — Ke nna Modimo o Matlafélo; tsamaya fa pele ga me, mme nna:**
 - a) itekanetseng sentle
 - b) tshiamo
 - c) boitshepo
- 7. Baheberu 11:5 — Pele ga tiragalo e, Modimo o ne o rile o itumetse thata jang ka Enoke:**

- a) o tsamaile le Modimo
- Enoke o ne a itumedisa Modimo
- c) o boifile Modimo

KARABO E SIAMETSENG: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b

KA MOKGWA O THUTO E E ARAGANANG KA GONA

KA FA SEPHIRI SE NANG LE SE SE LEBANYENG NASO: SEPHIRI SA BOMODIMO SE SEGOLO (1 TIMOTHEO 3:16), MME SEPHIRI SA BOIKEPO SE SETSE SE DIRA (2 BATHESALONIKA 2:7) — SE SENGWE SE LEBAGANYE SE SELE, SE IPAACANYEDITSE THUTO YA SONA KA BOSI.

→ **KA MOO MAFOKO A NANG LE BOKAO: LEFOKO GODLINESS MO GO 1 TIMOTHY 2:10 KE THEOSEBEIA (G2317, GODLINESS) — GO BOIFA MODIMO, MOOBAMEDI WA MODIMO — LE EME FELA GANGWE; LEMOGA LEFOKO LEFE LE EMENG KAE, LE GORE KE KA BAKA LA ENG.**

KA MOO O KA BEANG PELO YA GAGO MO GO YONA: BOITSHEPO BO EME MO LOKWALONG LWA 2 PETERE 1:5-7 — OKELEDISENG BOPELOTELELE BOITSHEPO, MME MO BOITSHEPONG LO OKELETSE LORATO LWA BOMORWARRA — MOKGATO MONGWE LE MONGWE WA LOKWALO LOO O IKAEGILE KA O NE.

→ **KAFATLWAELO E SOLEGANG MOLEMO KA TENG: ITLWAETSE THATA BOPELONG-MODIMO (1 TIMOTHEO 4:7-8) — TLWAELO YA MMELE E SOLEGELA MOLEMO MO LEKGETLONG LE LENNYE, MME BOPELONG-MODIMO BO SOLEGELA MOLEMO MO DILONG TSOTLHE, BO NA LE TSHOLOFETSO YA BOTSHELO JO BO LENG TENG JAANONG, LE JWA BOTSHELO JO BO TLANG.**

KA MOO SE FITLHELELANG BOSAKHUTLENG KA TENG: GORE LO TLE LO NEELWE KAMOGELO E E MONATE MO BOGOSING JO BO SA KHUTLENG JWA MORENA LE MMOLOKI WA RONA JESU KERESETE (2 PETERE 1:11) — MME BATHO BA BA BOITSHEPHO BA LEBELETSE MAGODIMO A MASHA LE LEFATSHE LE LESHA, MO GO NNANG TSHIAMO TENG (2 PETERE 3:13).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).